


Mmofra Twerε Kronkron
de reba

Yesu Sa Onifrani Yareε



᾽twerεfoo: Edward Hughes

Deε oyεε mfonini ahodoo: Janie Forest
Alastair Paterson

᾽samufoo: Ruth Klassen

Nkyerεaseeni: Kwasi Adomako


Deε ototoo ho nneεma: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.


Tumi krataa: Σε wonton nko ara deε a, wowo ho kwan σε
wotwe anaase wotintim saa ayεεm yi bi.




Na Bartimeo (Ba-tim- eo) ye onifrani, a ote kwan nkwen beaee a ebeh Yeriko. Oresere adee. Nkurofoa a wowa akoma pa maa no sika kakra anaa aduane kakra bere a woretwam. Na Bartimeo ntumi nye adwuma esiane se na onhunu adee. Adee nko ara na obetumi asre.



Da bi, na kwantempɔn no so ayɛ hye pa ara.
Bartimeo tee nkurofoɔ pii nan ase dede. Aɔɛɛ ɛntaa
nsi resi. Ankyɛre na onifrani no hunuu dɛɛ na asi.
Nasareni Yesu aba kuro no mu. Dom twa hyiaɛɛ sɛ
wɔrebɛhwɛ Yesu, na watie No.






“Yesu, Dawid Ba, hunu me mmobo!” Aden na Bartimeo teateaam? Aden na odwenee se Yesu betumi aboa no? Ebia na wate afoforo a Yesu asa won yaree no ho asem. Na ebi aso asi, ebi ye mmum, ebi abuabu agu fam - enna ebi nso ani afira, te se ono ara. “Dawid Ba, hu me mmobo.” Bartimeo koo so teateaam mu. Na anidasoo wo ne nne no mu.






Na Bartimeo wo
awerεhysmu wo adeε
baako pε ho. Σε
wannya mmoa seesei
a, ebia akwanya bi
sei mma bio. Ebia
Yesu mfa okwan a
ote soo no bio.






Na ewo se
Bartimeo ben
Yesu. Nanso na
nkurofoɔ ntwe
won ho. Wɔkaa
se, “Hhhhhyyy!”
Wɔbɔɔ no kɔkɔ
se onka n’ano
ntom.








Nanso Bartimeo anka n'ano
antom. Oko so teateaam.
Amonom ho ara na Yesu gyinaee!
Tiee! Ohyee se womfa onifrani
no mmre No! Nkurofo no ka
kyeree Bartimeo
se, "Ma w'ani
nnye. Sore.
Orefre wo."



Otoo ne ntoma guu baabi wieee no,
Bartimeo sore baa Yesu nkyen.




Yesu bisaa no se, “Edeen na wope se
Meye ma wo? Anka sen na wobeyi
ano? Anka wobebisa sika bebre aana
ntaade mono a eye fe? Eno na na
Bartimeo pe aana?”




Daabi, Bartimeo nifrani yi ammisa
Yesu ho sika kɔkɔ anaa ataadeɛ
afɛɛfɛɛ. Wonim deɛ
na ɔrehwehwɛ.



“Awurade, mepɛ sɛ mehunu adeɛ.” Bartimeo pɛɛ sɛ
ɔhunu adeɛ! Sɛ ɔbɛhunu nnua ne nnomaɗa ne
Onyankopɔn abɔdeɛ afɛɛfɛɛ no nyinaa. Ɔpɛɛ sɛ
ɔhunu adeɛ sɛdeɛ ebɛyɛ a ɔbɛtumi ahwɛ ne ho na
wanyɛ ɔsrɛsrɛfoɔ.



Enna Yesu see Bartimeo se: “W’ani nte.
Wo gyidie agye wo nkwa.”



Préko pé na òhunúu
adeé, na òdii Yesu akýi.

Déé òtumi kaéé
nyínaa né sé,

“Onyankopón
ho yé

nwanwa!

Wasa mé

yaréé!” Na

éyé anigye

beré pá ara

ma Bartimeo.





Nkurɔfoɔ no nyinaa,
berɛ a wɔhunuiɛ no,
wɔde ayeyie maa
Onyankopɔn. Bio,
wɔahunu Onyankopɔn
Ba, Yesu tumi
nwanwasoɔ no, sɛ
atumi ate onifrani
mmɔborɔfoɔ a
ɔsrɛsrɛ adeɛ
no ani.



Yesu Sa Onifrani Yareε


Αγεεεεμ α εφiri Onyankopon αεεμ,
Tweεε Kronkron no mu,

WƆ

Marko 10, Luka 18, Yohane 9

"Wo nεεμ ano ma hann."
Nnwom 119:130





Awieeε



50



60



Saa Twere Kronkron mu ayeseem yi kasa fa yen Nyankopon
Nwanwafoa a oboo yen na ope se yehunu No no ho kyere yen.

Onyankopon nim se yeye nneema bone pii, dee Ofre no bone no.
Bone ho asotwee ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti
Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wo asennua no
so gyee wo bone ho asotwee. Eha Yesu sore beyee Oteasefoa bio
besene ko Osoro Aheman mu! Se wogyee Yesu di na wose no se
Omfa wo bone nkye wo a, Obeye. Afei Obeba abetena wo mu ama
wo ne No atena afebo.

Se wogyee di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankopon:
Me Dofe Yesu, Megye di se woyee Onyankopon, na wobeyee onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kye me, sedge ebeye a menya obra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afebo. Boa me na
menye setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twere Kronkron no na wo ne Onyankopon nni
nkommoo da biara! Yohane 3:16

